

donošenje odluka i instrukcija koji će biti obavezujući za Upravni odbor policije.

### Član 2.

Predsjedavajući MVSPP će biti ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine.

U slučaju spriječenosti ministar nominira zamjenika sa pravom glasa i odlučivanja.

### Član 3.

- (1) Ministarsko vijeće za saradnju po policijskim pitanjima se sastoji od slijedećih članova sa pravom glasa:
  - a) ministar Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova,
  - b) ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske,
  - c) gradonačelnik Brčko Distrikta, Bosne i Hercegovine,
  - d) ministri kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, i članova u savjetodavnoj i stručnoj ulozi bez prava glasa:
    - a) sekretar MVSPP-a,
    - b) predsjedavajući Upravnog odbora policije,
- (2) Na sastancima mogu biti prisutni i drugi članovi pozvani od strane MVSPP-a, u ulozi savjetnika ili stručnjaka kao i predstavnici međunarodnih organizacija koje imaju mandat u oblasti sigurnosti, ukoliko je to potrebno ili to nalaže dnevni red sastanka.

### Član 4.

Ministarsko vijeće za saradnju po policijskim pitanjima ima privremeni mandat a koji neće biti duži od uspostave konačnog mehanizma saradnje policijskih agencija u Bosni i Hercegovini po projektu reforme policijskih snaga u Bosni i Hercegovini.

### Član 5.

Odluke i instrukcije MVSPP-a donose se konsenzusom svih članova sa pravom glasa.

### Član 6.

MVSPP će se sastajati najmanje svaka dva mjeseca a po potrebi i češće.

### Član 7.

Za tehničku pripremu sastanaka i radnog materijala zadužen je sekretar MVSPP-a.

### Član 8.

Izvještaj o svom radu MVSPP podnosi polugodišnje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

### Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a MVSPP ima obavezu u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke načiniti i usvojiti Poslovnik o radu kojim će se definisati odnosi MVSPP-a i Upravnog odbora policije te uloga i način djelovanja.

### Član 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 151/05  
7. jula 2005. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Vijeća ministara BiH  
Adnan Terzić, s. r.

427

Na temelju članka 17. i 22. stavak 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03 i 42/03), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 90. sjednici održanoj 5. kolovoza 2005. godine, donijelo je

## ODLUKU

### O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZASTUPNIKU/AGENTU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I UREDU ZASTUPNIKA/AGENTA VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

#### Članak 1.

U Odluci o zastupniku/agentu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava i Uredu zastupnika /agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava ("Službeni glasnik BiH", broj 41/03), u članku 3. stavku (1) iza riječi: "Zastupnik Vijeća ministara" dodaju se riječi: "ili Ureda".

#### Članak 2.

U članku 4. stavku 3. iza riječi: "Bosne i Hercegovine" dodaju se riječi: "i drugim pravosudnim organima u trajanju od najmanje pet godina".

#### Članak 3.

U članku 5. stavku 2. iza riječi "Sudom" točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: " zahtjeva da se predmet iznese pred Veliko vijeće, kao i obavlja sve druge radnje koje poduzima kao stranka u postupku pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourg.".

#### Članak 4.

U članku 7. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Konačne presude Europskog suda za ljudska prava u Strasbourg se objavljaju u "Službenom glasniku BiH" i dostavljaju tijelima za koja je utvrđeno da su u postupanju povrijedila neka od prava koja štiti Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i dodatni Protokoli uz Konvenciju, kao i tijelima mjerodavnim za izvršenje konačne presude."

#### Članak 5.

U članku 8. iza stavka 1. dodaju se novi st. 2., 3. i 4. koji glase:

"Svi organi i tijela iz stavka 1. ovoga članka dužni su, na zahtjev zastupnika Vijeća ministara dostaviti sve podatke, obavještenja i spise koji su potrebni za poduzimanje radnji za koje je ovlašten."

Neizvršenje ove obvezе, posebno ako je imalo za posljedicu prouzrokovanje materijalne, ili neke druge štete, odnosno nemogućnost adekvatnog zastupanja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, vodi odgovornosti odgovorne osobe ili funkcionera u određenom organu, tijelu ili upravnoj organizaciji.

O propuštanju subjekata iz stavka 3. ovog članka, da u potpunosti ispune svoju obvezu obavještava se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine."

#### Članak 6.

U članku 12. stavku 3. iza riječi "uprave" briše se točka i dodaju riječi: "u rangu tajnika s posebnim zadatkom."

#### Članak 7.

Iza članka 12. dodaje se novi članak 12.a koji glasi:

#### "Članak 12a.

Plaća zastupnika Vijeća ministara utvrđuje se u visini plaće sudaca Suda Bosne i Hercegovine.

Zamjenik zastupnika Vijeća ministara ima plaću umanjenu za 15% od plaće zastupnika Vijeća ministara.

Plaća državnih službenika i namještenika u Uredu uskladjuju se s plaćama državnih službenika i namještenika uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine."

## Članak 8.

U članku 13. stavku 1. izra riječi "izbjeglice" briše se točka i dodaju riječi: " kao upravna organizacija."

## Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 152/05  
5. kolovoza 2005. godine  
Sarajevo

Predsjedatelj  
Vijeća ministara BiH  
**Adnan Terzić**, v. r.

Na osnovu člana 17. i 22. stav 1. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03 i 42/03), Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na 90. sjednici održanoj 5. avgusta 2005. godine, donio je

**ODLUKU**

**О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  
ЗАСТУПНИКУ/АГЕНТУ САВЈЕТА МИНИСТАРА  
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ПРЕД ЕВРОПСКИМ СУДОМ  
ЗА ЉУДСКА ПРАВА И УРЕДУ ЗАСТУПНИКА/АГЕНТА  
САВЈЕТА МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  
ПРЕД ЕВРОПСКИМ СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА**

## Član 1.

У Одлуци о zastupniku/agenciju Savjeta ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava i Uredu zastupnika /agenta Savjeta ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava ("Službeni glasnik BiH", broj 41/03), u članu 3. stavu 1. izra riječi: "Zastupnik Savjeta ministara" dodaju se riječi: "ili Ureda".

## Član 2.

У članu 4. stavu 3. izra riječi: "Bosne i Hercegovine" dodaju se riječi: "i drugim pravosudnim organima u trajanju od najmanje pet godina".

## Član 3.

У članu 5. stavu 2. izra riječi "Sudom" tačka se zamjenjuje zarazom i dodaju riječi: "zahtijeva da se predmet iznese pred Veliko vijeće, kao i obavlja sve druge radnje koje preduzima kao stranka u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourg.".

## Član 4.

У članu 7. stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Konačne presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourg se objavljuju u "Službenom glasniku BiH" i dostavljaju organima za koje je utvrđeno da su u postupanju povrijedili neko od prava koje štiti Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i dodatni Protokoli uz Konvenciju, kao i organima nadležnim za izvršenje konačne presude."

## Član 5.

У članu 8. stava 1. dodaje se novi st. 2., 3. i 4. koji glase:

"Svi organi i tijela iz stava 1. ovog člana dужни su, na zahtjev zastupnika Savjeta ministara dostaviti sve podatke, obavještěња и списе koji su potrebi za preduzimanje radnji za koje je ovlašten."

Neizvršenje ove obavize, posebno ako je imalo za poslijedicu prouzrokovane materijalne, ili neke druge štete, odnosno nemogućnost adekvatnog zastupaњa Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, vodi odgovornosti odgovornog лица ili funkcionera u određenom organu, tiјelu ili upravnoj organizaciji.

O propuštanju subjekata iz stava 3. ovog člana, da u potpunosti ispunje svoju obavezu obavještava se Savjet ministara Bosne i Hercegovine."

## Član 6.

U članu 12. stavu 3. izra riječi "uprave" briše se tačka i dodaju riječi: "u ranгу sekretara sa posebnim zadatkom."

## Član 7.

Iza člana 12. dodaće se novi član 12.a koji glasi:

## "Član 12a.

Plaća zastupnika Savjeta ministara utvrđuje se u visini platne sudije Suda Bosne i Hercegovine.

Zamjenik zastupnika Savjeta ministara ima platnu učinjenju na 15% od platne zastupnika Savjeta ministara.

Plate državnih službenika i namještene u Uredu uključuju se sa platama državnih službenika i namještene učinjenju na 15% od platne zastupnika Savjeta ministara.

## Član 8.

U članu 13. stavu 1. izra riječi "izbjeglice" briše se tačka i dodaju riječi: " kao upravna organizacija."

## Član 9.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavљivanja u "Službenom glasniku BiH".

CM broj 152/05  
5. avgusta 2005. godine  
Sarajevo

Predsjedavač  
Savjeta ministara BiH  
**Adnan Terzić**, c. p.

Na osnovu člana 17. i 22. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03 i 42/03), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 90. sjednici održanoj 5. avgusta 2005. godine, donjelo je

**ODLUKU**

**О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  
ЗАСТУПНИКУ/АГЕНТУ ВИЈЕЋА МИНИСТАРА БОСНЕ И  
ХЕРЦЕГОВИНЕ ПРЕД ЕВРОПСКИМ СУДОМ ЗА  
ЉУДСКА ПРАВА И УРЕДУ ЗАСТУПНИКА/АГЕНТА  
ВИЈЕЋА МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ПРЕД  
ЕВРОПСКИМ СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА**

## Član 1.

U Odluci o zastupniku/agentu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava i Uredu zastupnika /agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava ("Službeni glasnik BiH", broj 41/03), u članu 3. stavu 1. izra riječi: "Zastupnik Vijeća ministara" dodaju se riječi: "ili Ureda".

## Član 2.

U članu 4. stavu 3. izra riječi: "Bosne i Hercegovine" dodaju se riječi: "i drugim pravosudnim organima u trajanju od najmanje pet godina".

## Član 3.

U članu 5. stavu 2. izra riječi "Sudom" tačka se zamjenjuje zarazom i dodaju riječi: "zahtijeva da se predmet iznese pred Veliko vijeće, kao i obavlja sve druge radnje koje preduzima kao stranka u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourg."

## Član 4.

U članu 7. stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Konačne presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourg se objavljaju u "Službenom glasniku BiH" i dostavljaju organima za koje je utvrđeno da su u postupanju povrijedili neko od prava koje štiti Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i dodatni Protokoli uz Konvenciju, kao i organima nadležnim za izvršenje konačne presude."

## Član 5.

U članu 8. iza stava 1. dodaju se novi st. 2., 3. i 4. koji glase:

"Svi organi i tijela iz stava 1. ovog člana dužni su, na zahtjev zastupnika Vijeća ministara dostaviti sve podatke, obaveštenja i spise koji su potrebni za preduzimanje radnji za koje je ovlašten."

Neizvršenje ove obaveze, posebno ako je imalo za posljedicu prouzrokovanje materijalne, ili neke druge štete, odnosno nemogućnost adekvatnog zastupanja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, vodi odgovornosti odgovornog lica ili funkcionera u određenom organu, tijelu ili upravnoj organizaciji.

O propuštanju subjekata iz stava 3. ovog člana, da u potpunosti ispune svoju obavezu obavještava se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine."

## Član 6.

U članu 12. stavu 3. iza riječi "uprave" briše se tačka i dodaju riječi: "u rangu sekretara sa posebnim zadatkom."

## Član 7.

Iza člana 12. dodaje se novi član 12.a koji glasi:

## "Član 12a.

Plaća zastupnika Vijeća ministara utvrđuje se u visini plaće sudija Suda Bosne i Hercegovine.

Zamjenik zastupnika Vijeća ministara ima plaću umanjenu za 15% od plaće zastupnika Vijeća ministara.

Plaće državnih službenika i namještenika u Uredu uskladju se sa plaćama državnih službenika i namještenika zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine."

## Član 8.

U članu 13. stavu 1. iza riječi "izbjeglice" briše se tačka i dodaju riječi: " kao upravna organizacija."

## Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 152/05 5. augusta 2005. godine Sarajevo	Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Adnan Terzić, s. r.
---	--

**428**

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03 i 42/03), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 90. sjednici održanoj 5. kolovoza 2005. godine, donijelo je

**ODLUKU**

**O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU  
PREDSTAVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE U  
SVJETSKE FINANSIJSKE INSTITUCIJE**

## Članak 1.

U Odluci o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u svjetske finansijske institucije ("Službeni glasnik BiH", broj 19/03) u točki II alineja 2. riječi: "mr. Momir Tošić" zamjenjuju se riječima: "Slobodan Ećimović".

## Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## Članak 3.

Odluka će se objaviti u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 154/05 5. kolovoza 2005. godine Sarajevo	Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Adnan Terzić, v. r.
--	--

Na osnovu člana 17. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03 i 42/03), Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na 90. sjednici održanoj 5. avgusta 2005. godine, donio je

**ODLUKU**

**O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU  
PREDSTAVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE U  
SVJETSKE FINANSIJSKE INSTITUCIJE**

## Član 1.

U Odluci o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u svjetske finansijske institucije ("Službeni glasnik BiH", broj 19/03) u tački II alineja 2. riječi: "mr. Momir Tošić" zamjenjuju se riječima: "Slobodan Ećimović".

## Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## Član 3.

Odluka će se objaviti u "Službenom glasniku BiH".

CM broj 154/05 5. avgusta 2005. godine Sarajevo	Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Adnan Terzić, c. p.
---	---

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03 i 42/03), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 90. sjednici održanoj 5. avgusta 2005. godine, donijelo je

**ODLUKU**

**O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU  
PREDSTAVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE U  
SVJETSKE FINANSIJSKE INSTITUCIJE**

## Član 1.

U Odluci o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u svjetske finansijske institucije ("Službeni glasnik BiH", broj 19/03) u tački II alineja 2. riječi: "mr. Momir Tošić" zamjenjuju se riječima: "Slobodan Ećimović".

## Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## Član 3.

Odluka će se objaviti u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 154/05 5. avgusta 2005. godine Sarajevo	Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Adnan Terzić, s. r.
---	--

**429**

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03 i 42/03) i članka III stavak 3.02. Sporazuma o unapređenju i zaštiti investicija između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj ("Službeni glasnik BiH-Medunarodni ugovori", broj 13/03) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 89. sjednici održanoj 1. kolovoza 2005.godine, donijelo je